



REPUBLIC OF NAMIBIA

## MOGARE WA CORONA (COVID-19) KE ENG?

Ke bolwetse jwa tshwaetsano jo bo tseneng batho lekgetlo la ntlha ka Sedimonthole 2019. Ga go na moento kgotsa kalafi e e kgethegileng ya Mogare wa Corona (Covid-19). Le fa go ntse jalo, bontsi jwa matshwao a bolwetse a mogare ono a ka kgona go alafiwia go ikaegile ka gore boemo jwa botsogo jwa ka gale jwa molwetse bo ntse jang.

#CoronaVirusNam #StayHome #Covid19nam #LockdownNam #StopCoronaVirusNam

### MOGARE WA CORONA (COVID-19) O ANAMA JANG?



Ka marothodi a mathe fa motho a bua, a gotlhola kgotsa a ethimola.



Go amana thata jaaka go kgomana le go tshwarana ka diatla.



Go kgoma dilo fa godimo ga tsone jaaka dikonopo tsa ditswalo, ditafole, jj, tse di kgotletsweng ke mogare ono.

### DITSHUPO LE MATSHWAO A BOLWETSE JWA MOGARE WA CORONA (COVID-19)



Letshoroma la 38°C le go feta moo



Kgotlholo e e sa ntsheng segotlholo



Bothata jwa go hema


### O KA THIBELA JANG KGONEGO YA GO TSENWA KE MOGARE WA CORONA (COVID-19)



Tlhaba diatla gangwe le gape metsotswana e le 20 ka sesepa le metsi a a elelang mo pompong kgotsa phepafatsa diatla tsa gago ka sebolaya-megare se se nang le bojalwa.



Ithibe molomo le nko ka sekgono se se obilweng kgotsa ka pampiri ya go mina fa o gotlhola kgotsa o ethimola.



Boloka sekgala sa dimetara di le pedi (2) fa gare ga gago le ba bangwe.



Tila go ikgoma sefatlhego, segolobogolo matlho, nko le molomo.



NOMMORO YA MAHALA YA MOGALA: 0800 100 100



Printed with funding from the European Union